



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

TLHAKOLE/MOPITLWE 2013

MEMORANTAMO

MADUO: 70

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 17.

KAEDI YA GO TSHWAYA

- Fa motlhatlhojwa a arabile dipotso tse di fetang palo, tshwaya fela karabo ya ntlha. **(Motlhatlhojwa ga a tshwanela go araba dipotso di le pedi mo pading, mo terameng le mo khutsweng.)**
- Mo KAROLONG YA D, fa motlhatlhojwa a arabile maboko otlhe a le mane, go tshwaiwe fela maboko a ntlha a mabedi.
- Fa motlhatlhojwa a neetse dikarabo tse di fetang selekano, go tshwaiwe fela palo ya dikarabo tse di kopilweng ka tatelano.
- Fa dinomoro tsa dikarabo di sa kwalwa sentle, memorantamo o tshwanetse go latelwa.
- Maduo a se ke a abiwa fa e le gore phoso ya mopeleto e fetola bokao jwa lefoko/lereo. Fa mopeleto o o fosagetseng o sa fetole bokao jwa lefoko/lereo, motlhatlhojwa a abelwe maduo.
- Potso ya Tlhamo: Motlhatlhojwa a se ke a tseelwa maduo fa mafoko a tlhamo e e kwadileng a le kwa tlase ga 250 – 300 ka palo ka gone maduo a motlhatlhojwa a setse a amegile. Fa tlhamo e feta palo ya mafoko a a solofetsweng, motshwai a buise mafoko a a kana ka 50 go feta boleele jo bo solofetsweng. **Karolo e e setseng e se tshwaiwe, fela bokhutlo bo tshwanetse go buisiwa le go tshwaiwa.**
- Dipotso tse dikhutshwane: Fa motlhatlhojwa a sa dirise ditsejwana mo nopolong, a se fokolediwe maduo.
- Dikarabo tse di batlang EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO di tla abelwa ntlha e le nngwe mo go EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO. Ntlha e nngwe e tla nna ya lebaka le le neilweng go tshegetsa karabo, mme motlhatlhojwa o tla abelwa leduo fa **fela** lebaka le le neilweng le tsamaelana le EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO.

KAROLO YA A: PADI**POTSO 1: *BOGOSI KUPE* – DP Semakaleng Monyaise**

- Modimoeng, Obakeng le Motlhoiwa ba sireleditse bogosi jwa kwa Phiritona.
- Serokolo le lekoko la gagwe ba lwela bogosi jwa kwa Phiritona.
- Motlhoiwa o ne a bolelela kgosi gore a dise lešabo la gagwe.
- Motlhoiwa o ne a utlwa maikaelelo a Serokolo le lekoko la gagwe ka maikaelelo a go thopa kgosi.
- Serokolo o ne a tla maitsiboa le banna ba bane kwa ga kgosi.
- Motlhoiwa o ne a ba bona mme a iphitlha gore ba se mmone.
- Banna ba, ba ne ba katela kgosi dikatana gore a se utlwale fa a goa.
- Sajene Botipe o ne a bolelela banna ba lekgotla gore bogosi kupe.
- Sajene Botipe o tsweditse ka gore batho ba ba ikaeletseng go thopa bogosi jwa Phiritona ba akanye sentle ba ise ba ye kgakala.
- Bogosi ga se kgokelo, ga bo tlhomelwe mang le mang.
- Sajene Botipe a re kupe ke kgomo e e sa gangweng, fela fa o e gama, wena le ba lelapa la gago le tla ya moribe.
- Serokolo le lekoko la gagwe ba ne ba leba kwa sekgweng sa Dimo ba tsentse kgosi ka fa gare.
- Mosepele o ne wa utlwalela kgosi.
- Ba ne ba utlwa nakana ya mokuellakgosi e tserema kwa morago.
- Ba ne ba tsenya kgosi letsatsi gore a tsholetse dinao, a hemela kwa godimo motho wa batho.
- Motlhoiwa o ne a iphaphatha ka setlhare gore ba se mmone.
- O ne a loma Mmakgosi tsebe ka ga se se diragaletseng kgosi.
- Motlhoiwa, Modimoeng le Obakeng ba ne ba leta boSerokolo mo setlhatsaneng sa mokgalo.
- Serokolo e rile go bona Motlhoiwa, a re o le botsa phokoje, a kopana le Modimoeng.
- Kgosi a re Motlhoiwa ke monna wa boikanyo.
- BoMotlhoiwa ba ne ba laela kgosi go boela gae mme ba mo kopa go se bue sepe ka se se diragetseng bosigo.
- Ba sala ba ikadima boSerokolo.
- Ntwa ya banna e ne ya faga ka fa logageng le bosajene Botipe.
- Kwa bofelong Serokolo o ne a utlwa botlhoko thata a bo a isiwa kwa bookelong kwa Sefatlhane.
- Serokolo o ne a tlhokofala mme kgosi a amogela Modimoeng mo Phiritona.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA**POTSO 2: *BOGOSI KUPE* – DP Semakaleng Monyaise**

- 2.1 A sa itumela. (2)
- 2.2 Kwa Morakeng/Masimong (1)

- 2.3 (a) Ke lerato (1)
(b) Obakeng (1)
- 2.4 O thusitse kgosi ka go mo femela fa a ne a menolwa/O femetse kgosi mo menolopusong e e neng e eteletswe pele ke Serokolo. (2)
- 2.5 O ne a kgona go amogelwa gape mo Phiritona. (2)
- 2.6 Ga a ise a bolelele Obakeng gore rraagwe ke mang/O itse Obakeng a sa itse Modimoeng. (2)
- 2.7 Bogologolo – Go na le tthaolele ya semorafe/Matlhodi o tlhophelwa monna gore a mo nyale/Go a lemiwa/go nniwa mo logageng.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (3)
- 2.8 (a) Ba ne ba batla go mmetisa ka metsi a molapo. (2)
(b) Yo monnye o ne a itaya Obakeng ka bothale mo tlhogong. (2)
- 2.9 Ba nyeleletse kwa logageng lwa ga Dimo. (2)
- 2.10 (a) Ke segatlhamelamasisi – O thusitse kgosi fa e ne e menolwa mo pusong. (2)
(b) O pelothata – O ne a nna mo logageng a sa boife sepe. (2)
- 2.11 (a) Obakeng (1)
(b) Modimoeng (1)
- 2.12 Modisa wa dikgomo o ne a itshietse mme a palelwa ke go bona magodu. (2)
- 2.13 Nnyaya, bogosi bo a tsalelwa. (2)
- 2.14 Modimoeng (1)
- 2.15 2.15.1 Modisa wa dikgomo/C (1)
2.15.2 Mogatsa Oshupile/D (1)
2.15.3 Morwa Metsing/A (1)
2.15.4 O nyetse kwa Magogong/B (1)

[35]**KGOTSA****POTSO 3: MORABARABA – SJ Lebethe**

- Morwesi o ratana le Ntshimane mme o nna le kgatlhego gape mo go Mpute.
- Mpute o kopa Morwesi gore ba felegetse Bontle fa a boela sekolong kwa khwadubeng.
- Morwesi o bua maaka mo batsading gore o tsamaya le Ntshimane ba felegetsa Bontle kwa sekolong ntswa a tsamaya le Mpute.
- Mpute o bolelela Morwesi maaka gore ba tla fitlhela Ntshimane mo beseng.

- Ntshimane ga a yo mo beseng, mme Mpute o bolelela Morwesi gore bese e siile Ntshimane.
- Mpute, Morwesi le Bontle ba kailakaila mo toropong, mme ba siiwa ke terena.
- Mpute o kopa thuso mo monneng wa mmotorokara go ba isa kwa Khwadubeng.
- Boraro jo, bo goroga kwa Khwadubeng ka lotlatlana, mme ga go sa na dipalangwa tsa go boela kwa Madibeng.
- Bontle ga a kgone go robala le bona kwa sekolong ka go sa dumelesege.
- Mpute le Morwesi ba kopa marobalo kwa go mosadimogolo mongwe ba ipitsa banyalani.
- Mpute le Morwesi ba bolelela mosadimogolo fa sejanaga sa bona se robegile.
- Ntshimane o ya go batla Morwesi kwa ga gaabo mme o mo fitlhela a se teng.
- Mmaagwe Morwesi ga a itumelele Ntshimane gonne a itse e le ena a tsamaileng le ngwana wa gagwe.
- Ka letsatsi le le latelang, Ntshimane o ne a ya Tshwane go dira dithulaganyo tsa go boela sekolong, ke fa a bona Mpute le Morwesi ba le mo beseng e nngwe.
- Morwesi o bolelela Ntshimane gore Mpute o rile Ntshimane o romilwe kwa Legonyane.
- Morwesi o bolelela Ntshimane gore ena o robetse le Bontle kwa sekolong fa Mpute ena a robetse kwa motseng.
- Ntshimane o utlwile botlhoko gonne o ne a na le maikaelelo a magolo ka Morwesi.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA

POTSO 4: MORABARABA – SJ Lebethe

- 4.1 Bontle (1)
- 4.2 Phokeng (1)
- 4.3 (a) O loleme – O bolelela Morwesi maaka a gore Ntshimane o ratana le Mmemme. (2)
- (b) O lefufa – O rata Ntshimane ka jalo o bua maaka ka ena gore a kgaogane le Morwesi. (2)
- 4.4 A ka go faposa kotsi ka go go itsise dilo tse di tla go tlhagisetsang kotsi pele di diragala. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.5 Ke ntlha. Mpute o ne a tseela Ntshimane makgarebe otlhe ao a neng a ratana le ona. (3)
- 4.6 Ke ka ntlha ya gore mosetsana a ne a ikgatholosa lerato la Ntshimane. (2)
- 4.7 Ke loeto lwa Morwesi le mmaagwe go ya go bona mmangwaneagwe. (2)
- 4.8 E ne e le motlhatlhoobi mo Lefapheng la tsa Pholo. (1)

- 4.9 (a) Fa Morwesi a ngalela Ntshimane, o a tlhora, o a sesafala le go tlhobaela. (2)
- (b) Mpute a ne a utlwisana Ntshimane botlhoko, mme fa Mpute a se na go tlhokafala Ntshimane o amega maikutlo. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.10 Ee, gonne fa Ntshimane a tla go tsaya Morwesi fa ba ya kwa thabeng o ba rotloetsa gore ba itseele nako ya bona. (3)
- 4.11 (a) Rraagwe Ntshimane o ne a mo adima sejanaga gore a tswe le ditsala tsa gagwe; selo se re se bonang se diragala le mo malatsing a segompiono. (2)
- (b) Mmaagwe Morwesi o rotloetsa lerato la bana ba sa nyalana, dilo tse re di bonang di diragala mo segompionong. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.12 Ke fa Mpute a simolola go ratana le Morwesi. (2)
- 4.13 Ke ithutile gore o se ke wa tshepa tsala, gonne e ka go ja direthe o sa lemoge. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.14 4.14.1 Mpute/A (1)
- 4.14.2 Ntshimane/D (1)
- 4.14.3 Mmamoki/E (1)
- 4.14.4 Mmule/B (1)

[35]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 35**

KAROLO YA B: TERAMA**MOLATSWANA WA GAETSHO – DMG Sekeleko****POTSO 5: *Bo tla sa jang* – C Modise**

- Kgomotso o ya kwa go mmaagwe mme o mmolelela ka mathata a lenyalo la gagwe.
- Kgomotso o bolelela mmaagwe gore Phofu o a ratana.
- Mmaagwe Kgomotso o utlwa fa Phofu a imisitse Selebaleng.
- Rraagwe Kgomotso o dumela mo setsong mme o a mo koba gore a boele kwa ga gagwe.
- Phofu o tshegisa Kgomotso ka batho.
- Ba gaabo Phofu ga ba eme Kgomotso nokeng ka mathata a a mo aparetseng.
- Kgomotso fa a bowa kwa gaabo o fitlhela Phofu a na le Selebaleng mo ntlong ya bona.
- Phofu o kgoba Kgomotso ka mafoko fa pele ga Selebaleng. Sekao: O mmolelela fa a tswa go tsaya ditlhare kwa a tswang gona go tla go tshasa phaposi ya gagwe.
- Phofu o lotlela phaposi ya borobalo gore Kgomotso a tlhoke fa a ka robalang teng.
- Phofu o koba Kgomotso mo ntlong.
- Kgomotso o sala a le nosi fa Phofu a tsamaile le Selebaleng kwa dijong tsa maitsiboa.
- Kgomotso o tlhoka dijo le marobalo mo ntlong ya gagwe gonne Selebaleng a neilwe dinotlolo tsa ntlo.
- Phofu o tswa le Selebaleng go ya dijong tsa maitsiboa mme o sia Kgomotso kwa morago.
- Phofu o bona kotsi ya sejanaga mme o a tlhokafala.
- Kgomotso o utlwiwa botlhoko gape ke loso lwa ga Phofu.
- Phofu o tlhokafala jaana dinotlolo tsa ntlo di le kwa go Selebaleng, seno se tliša kutlobotlhoko thata gape mo go Kgomotso.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA**POTSO 6: *Mosese mosese mangole le menwana* – SJ Shole**

- | | | |
|-----|--|-----|
| 6.1 | Mmemme | (1) |
| 6.2 | Nnyaya, gonne motho yo o ne a tlhokafetse. | (2) |
| 6.3 | Ke go bona setopo sa ga Mmemme. | (2) |
| 6.4 | Ka gonne Feke o ne a mo tsholetse sephiri. | (2) |
| 6.5 | Bopodisi | (1) |
| 6.6 | Ke go nwa bojalwa thata. | (2) |

- 6.7 A go tenega. (2)
- 6.8 (a) Feke o tsibositse mapodisi ka motlhala wa motho yo o neng a huhumela go tswa ka fa tlase ga bolao. (2)
- (b) Mosese, mangole le menwana ya ga Nnuku e ne e na le dipholetšhe go bontsha fa e ne e le ena yo o neng a huhumela. (2)
- 6.9 (a) O ka bolawa ke banna ba basadi bao. (2)
- (b) O ka tsenwa ke malwetse a thobalano. (2)
- (c) O ka tlhola kgotlhang. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.10 Feke o kgonne go rarabolola kgetse e e paletseng Rantleru le Bosalala ba ba neng ba ithaya ba re ba botoka go na le ena. (2)
- 6.11 (a) O maikarabelo – Fa a bona Bosalala a palelwa ke go bula lebatlhi o ya go mo thusa. (2)
- (b) O bogale – Fa Feke a re o thusa ka dikakanyo o a mo omanyana. (2)
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.12 (a) O mo itagantse ka kgorikgori mo setofong. (2)
- (b) A mo tshwara ka mometso. (2)
- 6.13 Ba mo tshwere kwa ntle ga ntlo ya ga Bosalala. (1)
- 6.14 6.14.1 Nnuku/A (1)
- 6.14.2 Bosalala/C (1)
- 6.14.3 Mmemme/E (1)
- 6.14.4 Rantleru/D (1)

[35]**KGOTSA****POTSO 7: Ba tla nkitse – ES Lekalakala**

- Boipelo o ne a simolola go nwa le go ratana le Motswedi morago ga loso lwa ga Ramarumo.
- Moswinini, mongwe wa ditsala tsa ga Boipelo o ne a tlhotlheletsa Boipelo go dira moletlo.
- Boipelo o dira moletlo ka madi a ga Ramarumo.
- O bolela fa ena a tsamaya le batho ba maemo a a kwa godimo.
- Boipelo o dumela gore Motswedi a mo nyale.
- Mmuedi wa ga Ramarumo e bong Mathule o ne a bontsha Boipelo tshupaboswa e ntšwa.
- Tshupaboswa e ne e laela gore Boipelo o tla bona madi otlhe fa fela a sa nyalwe.
- Tshupaboswa ya re lori e fiwe bana ba sekolo sa difofu.
- Boipelo o ne a naya Motswedi dikgang mme ga nna le tumalano.

- Motswedi o ne a akanya gore ba fudugele kwa Mafikeng.
- Lepodisi Tau le dira dipatlisiso ka loso lwa ga Ramarumo.
- Mathule le Tau ba belaela gore loso lwa ga Ramarumo le rulagantswe.
- Moratwe tsala ya ga Boipelo, ke ena a neng a bolelela Tau gore Motswedi le Boipelo ba rulagantse go bolaya Motswedi.
- Boipelo o ne a lela thata a kopa tshwarelo.
- O ne a re Moswinini o iphimotse ka bona.
- Mokgadi, mmaagwe Boipelo o bolawa ke pelo ya gore Boipelo o dira dilo tse di sa siamang e bile ga a batle go kgalengwa.
- Motswedi o ne a tshwarwa, mme a atlholelwa dingwaga di le lesome kwa kgolegelong.
- Boipelo o ne a atlholwa dingwaga di le tharo kwa kgolegelong.
- Boipelo ga a ke a ja madi a ga Ramarumo ka ntlha ya megagaru le bopelotshetlha jwa gagwe.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA

POTSO 8: *Mosimane wa Sankatane* – DM Mothibi

- 8.1 O pholositse morafe ka go bolaya kgodumodumo mme morago ba tswa mo mpeng ya yona. (2)
- 8.2 O ne a batla rraagwe. (2)
- 8.3 Morwesi (1)
- 8.4 O ne a dira lerumo mme a tlhaba phologolo e ka lona. (2)
- 8.5 (a) Kgosi e ganne go reetsa dikgakololo tsa morafe. (2)
(b) Kgosi e bolaisitse morafe ka badimo ka ntlha ya go se latele setso. (2)
- 8.6 Ee, ka gonne kgosi e paletswe ke go sireletsa morafe kgatthanong le kgodumodumo. (3)
- 8.7 (a) O pelotelele – Ga a ka a ineela mo botshelong. (2)
(b) O ne a le botlhale – O kgonne go iphitlha fa kgodumodumo e tlhasela morafe. (2)

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

- 8.8 Ke ntlha. Sankatane o supile bogatlhamelamasisi ka go bolaya kgodumodumo. (3)
- 8.9 (a) O ne a gakgamadiwa ke matlo le masaka a mantsi. (2)
(b) Go bona batho ba se teng. (2)

- 8.10 (a) Pula e ne ya simolola go na mme tlala ya fela. (2)
(b) Batho ba ne ba tshela ka boitumelo gonne badimo ba sa tlhole ba galefile. (2)

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

- 8.11 Bogosi (2)
- 8.12 8.12.1 Morwadia Mabinagotsholwa/C (1)
8.12.2 Moanelwamogolo/D (1)
8.12.3 Mmakgosi/B (1)
8.12.4 Morwadia kgosi/A (1)
[35]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 35

KAROLO YA C: DIKGANGKHUTSHWE**NGATANA YA LEHUMO – KM Mbonani le ba bangwe****POTSO 9: *Bonang tsa bopodi* – KM Mbonani**

- Kgobati ke mmasetšhaba, morwadia kgosi ya Phuting.
- Kgobati o nyalwa ke Raserati yo e leng ntsalaagwe, rraagwe Kgobati ke malomaagwe Raserati.
- Kgobati ga a kgone go tshola bana.
- Kgobati o a nyelela o isiwa kwa thabeng ke mmaagwe e leng Serokwane go ya go alafiwa ke matwetwe.
- Dithaba tse a isitsweng kwa go tsona di boifiwa le go tlotliwa ke morafe ka ba tlhola ba bona meso e kuletse mo mesong, ka jalo ba dumela gore go nna badimo mo go tsona.
- Kgobati o isitswe koo, Raserati a sa rerisiwa.
- Fa Kgobati a se teng Raserati o tlolela ka legora go ya go tthagolela baagisane mofero.
- Lebaka la gore Kgobati a isiwe thabeng e ne e le gore Raserati a kgone go tlhatswa dirope.
- Raserati o imisa mosadi wa moagisane.
- Lekgotla le a bidiwa, mme mosadi wa moagisane o isiwa kwa merakeng ya kgosi go fitlhela a hunologa phorogotlho ya mosimane.
- Kgobati o tlisiwa gae go tswa kwa go matwetwe, mme malomaagwe Raserati o itumetse o ithaya a re leano la bona la go isa Kgobati kwa go matwetwe le dirile.
- Kgobati o imile ngwana wa matwetwe.
- Matwetwe o ne a rile Kgobati ga a kitla a tlhola a bona pelegi.
- Kgang e, e lwatsa Raserati mme o ikela badimong.
- Kgobati le ena o belega ngwana wa mosimane.
- Basimane ba godile mme ba tshwanetse go tlhongwa mo setulong sa bogosi.
- Morafe o tsaya tshwetso ya gore ngwana wa moagisane e nne ena kgosi ka e le ena tota wa ga Raserati mme wa ga Kgobati e le wa ga matwetwe.
- Kgobati o ne a utlwa botlhoko thata ka ntlha ya gore tsotlhe tse di mo diragaletse ka ntlha ya setso.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA**POTSO 10: *Ke tla thuswa ke mang?* – PJ Mathibe**

- | | | |
|------|----------------------|-----|
| 10.1 | Tshele | (1) |
| 10.2 | O fisitswe ke molelo | (2) |
| 10.3 | Lesomepedi/12 | (1) |
| 10.4 | 1980 | (1) |

- 10.5 1976 (1)
- 10.6 Kwa legaeng la bana ba ba tlhokang batsadi. (2)
- 10.7 (a) Ba Katlaatlololoago ba mo amogetse kwa legaeng la bana. (2)
(b) Ba Sephodisa ba thusitse ka go dira dipatlisiso ka tsa polao. (2)
- 10.8 Ba tswalelelwe botshelo jotlhe kwa kgolegelong.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 10.9 (a) O ne a tshoga thata. (2)
(b) A lwala sebaka se seleele. (2)
- 10.10 (a) Go fisiwa ka peterole/parafene. (2)
(b) Go rawesiwa thaere ya mmotorokara mme e tlhose tsewe ka molelo. (2)
- 10.11 (a) Go ya mabitleng. (2)
(b) Go bona setopo. (2)
- 10.12 Ee, ka ntlha ya gore o ne a sotlega mo botshelong/go tlhokafalelwa ke batsadi ga go monate. (3)
- 10.13 Motho ga a nke a latlhega (2)
- 10.14 10.14.1 Molelo/E (1)
10.14.2 Kotsi ya sejanaga/A (1)
10.14.3 Seaferikanse/D (1)
10.14.4 Sethunya/B (1)

[35]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 35**

KAROLO YA D: POKO**POTSO 11: Bosigo bo tsene – TM Serobatse**

11.1	Ntšwa	(2)
11.2	Ntšwa e ja sengwe le sengwe se e se fiwang ga e tlhophe.	(2)
11.3	Ee, gonne ntšwa ke modisa wa batho, fa re robetse e nna kgatlhanong le dilalome le batlhasedi.	(2)
11.4	abab	(2)
11.5	Tshisibalo bosigo e remisa mooko marapong.	(2)
11.6	Tau	(1)
11.7	Neeletsano	(2)
11.8	Pheteletso	(2)
11.9	Bosigo bo raya gore ke nako ya go ikhutsa.	(2)
11.10	Segompiano	$\frac{1}{2}$ [17½]

KGOTSA**POTSO 12: Motlha Nkemele – NCD Mogotsi**

12.1	Nako	(2)
12.2	Gonne motlha o paletse bagale.	(2)
12.3	O a o tlotla.	(2)
12.4	Ee, gonne o le botlhokwa e bile nako e tshwanetse go tlotliwa/Fa o sa tlotle nako dilo tsa gago mo botshelong ga di tsamaye sentle. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)	(2)
12.5	Mothofatso	(2)
12.6	O bua le motlha e kete o bua le motho.	(2)
12.7	Nako e feta ka bonako, o ka se kgone go e busetsa morago fa e go fetile.	(2)
12.8	Tlogelo	(2)

12.9 Segompieno, gonne le kgaogantswe ka ditemana/le na le morumo o o rulagantsweng.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

(1½)
[17½]

KGOTSA

POTSO 13: Ntwa ya 1939 – 45 LD Raditladi

- 13.1 Lefatshe (1½)
- 13.2 Ba ne ba batla thuso. (2)
- 13.3 Amerika le Aferika di ne tsa tla go thusa. (2)
- 13.4 Ke ka ntlha ya gore basimane ba tsewa jaaka digatlhamelamasisi. (2)
- 13.5 Pheteletso (2)
- 13.6 Tlhatlhagano (2)
- 13.7 Rona MaAferika mme ra ema matseba. (2)
- 13.8 ababcc (2)
- 13.9 Ntwa (2)
- [17½]

KGOTSA

POTSO 14: KE GO TSENYA PHATSIMANE – GK Setou

- 14.1 Setou (1)
- 14.2 O nyala mosadi yo o tla mo itumedisang mo botshelong. (2)
- 14.3 A boitumelo. (2)
- 14.4 Gore lenyalo la gagwe e nne le le tsepameng la boitumelo ka malatsi otlhe. (2)
- 14.5 Go gatelela bokao. (2)
- 14.6 Tlhatlhagano (2)
- 14.7 Tlogelo (2)
- 14.8 Bogadi bo le kwa godimo ka ntlha ya ngwana wa bona yo montle. (2)

- 14.9 Ee, ke go tlisa kgolagano gareng ga mosadi le monna/ke setso sa bantsho/o ikutlwa o le mosadi tota/o nna le seriti.
Nnyaya, e kete motho o a rekisiwa.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

(2)

- 14.10 Segompieno

($\frac{1}{2}$)

[17 $\frac{1}{2}$]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 35
PALOGOTLHE: 70

PUOTLALELETSO YA NTLHA: RUBORIKI YA GO TSHWAYA POTSO YA TLHAMO YA PADI, TERAMA LE KHUTSHWE.
Ela tlhoko pharologano ya maduo a a abetsweng diteng kgalhanong le popego le puo.

DIKHOUTU LE KABELO YA MADUO.		DITENG [25] Thanolo ya setlhogo, boteng jwa ngangisano, netefatso le go tlhaloganya sekwalo.		POPEGO LE PUO [10] Popego, tatelano ya dintlha le tlhagiso. Puo, segalo le setaele se se dirisiwang mo ditlhamong.
Khoutu 7 80%–100%	Phitlhelelo ya dinaledi 20–25 maduo	-Boteng jwa thanolo ya setlhogo, dintlha tsotlhe di tlotlhomisitswe. -Thwadi ya dikarabo: 90% + phitlhelelo ka dinaledi. -Motseselele wa ngangisano e e maleba e ikaegile ka sekwalo/setlhogo. -Ditlhangwa le sekwala se se tlhalogantsweng ka phitlhelelo e e gaisang thata.	Phitlhelelo ya dinaledi 8–10	-Popego e e nyalelanang. -Matseno le bokhutlo jwa maemo a a kwa godimo. -Ngangisano e e bopegileng sentle tota, puo, segalo le setaele se se tlotlhegileng mme se nepagetse.
Khoutu 6 70–79%	Phitlhelelo ya matsetseleko 17½–19½ maduo	-Matsetseleko a thanolo ya setlhogo. Dintlha tsotlhe di tlotlhomisiwe. -Dikarabo ka botlalo. -Tatelano ya ngangisano e e utlwagalang e filwe. E tshegeditswe go tswa mo ditlhangweng. -Go tlhaloganya ditlhangwa sentle.	Phitlhelelo ya matsetseleko 7–7½	-Tlhamo e e bopegileng sentle. -Matseno a a itumedisang le bokhutlo. -Ngangisano le mola wa kakanyo o o bonolo go ka latelwa. -Puo, segalo le setaele se se nepagetseng. -Tlhagiso e ntle tota.
Khoutu 5 60–69%	Phitlhelelo e e tletseng 15–17 maduo	-Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kganetso ga e maleba. -O paletswe ke go araba dipotso. -Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. -Bokoa thata mo ditlhangweng.	Phitlhelelo e e tletseng 6–6½	-Popego e e siameng le ngangisano e e welang. -Matseno le bokhutlo le ditemana tse di nyalelanang sentle. -Kwelano ya ngangisano e ka latelwa. -Puo, segalo le setaele se se napagetseng mo go rileng.

Khoutu 4 50–59%	Phitlhelelo e e itumedisang 12½–14½ maduo	-Thanolo ya setlhogo e e mo magareng ga e tlhotlhomise dintlha tsotlhe. -Go na le dintlha tse di tshegetsang setlhogo. -Dingangisano di a tshegetswa mme bopaki ga bo a tota.	Phitlhelelo e e itumedisang 5–5½	-Bosupi jwa polelo bo a bonagala. -Tlhamo e tlhabela tatelano ya dintlha. -Diphoso tsa puo ga di dintsi. -Segalo le setaele di a tsamaisana. -Ditemana di batlile di siama.
Khoutu 3 40–49%	Phitlhelelo ya tekano 10–12 maduo	-Maiteko fela a go araba dipotso. -Maiteko a go araba dipotso a a kwa tlasenyana. -Dikarabo tsa setlhogo tse di sa tsepamang. -Kganetso e e sa totang ya bosiamisi. -Moithuti ga a ise a tlhologanye setlhangwa sentle.	Phitlhelelo ya tekano 4–4½	-Popego e na le diphoso. -Ga go tatelano ya dintlha. -Diphoso tsa puo di a bonala. -Segalo le setaele ga di tsamaelane le maikaelelo a se se kwadilweng.
Khoutu 2 30–39%	Phitlhelelo e e potlana 7½–9½ maduo	-Bokoa jwa go tlhologanya setlhogo. -Poeletso ya dikarabo nako nngwe go latlhegelwa ke karabo. - Ga go na kganetsano e e tseneletseng fa thanolo e e fosagetseng e sa tshegetswe. - Setlhangwa se se bokoa e le tota.	Phitlhelelo e e potlana 3–3½	-Paakanyo e e bokoa. -Dintlha ga di latelane. -Diphoso tsa puo le setaele go supa kwalo e e bokoa. -Segalo le setaele ga di tsamaelane le setlhangwa se se kwadilweng.
Khoutu 1 0–29%	Ga a fitlhelela 0–7 maduo	-Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kganetso ga e maleba. - O paletswe ke go araba dipotso. - Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. - Bokoa thata mo ditlhangweng.	Ga a fitlhelela 0–2½	-Setlhogo ga se tsamaisane le diteng. -Ga go bopaki ba letlhomiso le tatelano ya dintlha. -Puo e e bokoa. -Setaele le puo e e fosagetseng.

ELA TLHOKO: Fa motlhatlhojwa a sa kwala diteng tse di maleba gotlhelele, mme a kwadile tlhamo ya boitlhamedi, tshwanetse go abelwa maduo a a kana ka 0 mo Ditennyeng, Puo le Kagego.